



BILJEN

SMAGA

HUMANOSTI



*Na osnovu člana IV a (Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 12. oktobra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 21. oktobra 2004. godine, usvojila je*

## ZAKON O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

### I - CILJ I STRUKTURA

#### Član 1.

Ovim zakonom utvrđuje se Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Društvo) kao nacionalna organizacija Crvenog krsta/križa BiH, uređuje se njegov pravni položaj, regulira struktura, nadležnost i pravo na vršenje javnih ovlaštenja, finansiranje, nadzor nad zakonitošću rada i druga pitanja značajna za djelovanje Društva.

#### Član 2.

Društvo je dobrovoljna humanitarna organizacija građana BiH, priznata i ovlaštena da, na osnovu Ženevskih konvencija (I-IV) od 12. augusta 1949. godine i njenih Dopunskih protokola I i II od 10. jula 1977. godine (u daljem tekstu Ženevske konvencije), u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, vanrednih stanja, u skladu s načelima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadatke i javna ovlaštenja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, obuke, Službe traženja i pružanja pomoći medicinskim službama oružanih snaga u vrijeme oružanog sukoba.

#### Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

#### Član 4.

Društvo je jedina organizacija Crvenog križa

BiH koja djeluje na cijeloj teritoriji BiH, a čine ga Crveni križ Federacije BiH i Crveni krst Republike Srpske i sve njihove organizacije. Društvo je priznato od Međunarodnog komiteta Crvenog križa 8. maja 2001. godine. Djelovanje i način rada entitetskih organizacija Crvenog križa uređuje se entitetskim zakonima i statutima entitetskih organizacija.

#### Član 5.

Znak Društva je križ crvene boje s pet jednakih kvadrata na bijeloj podlozi u skladu sa Ženevskim konvencijama i jedini je zakoniti znak u BiH.

Društvo je ovlašteno da upotrebljava znak u sve svrhe predviđene Međunarodnom konvencijom Crvenog križa i Crvenog polu-mjeseca, u skladu sa Ženevskim konvencijama, sadašnjim zakonom i Propisima o upotrebi znaka CK i CP od strane nacionalnih društava.

### II - DJELATNOSTI I VRŠENJE JAVNIH OVLAŠTENJA

#### Član 6.

Djelatnosti Društva su:

- ✓ - predstavljanje i zastupanje Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu BiH) u međunarodnim asocijacijama Crvenog križa i pred drugim nacionalnim organizacijama,
- ✓ - provođenje međunarodnih obaveza koje



# ZAKON O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

- je preuzeila BiH u oblastima kojima se bavi i za koje je nadležan Crveni križ,
- koordiniranje djelovanja struktura Crvenog križa u BiH
  - organiziranje Službe traženja,
  - upravljanje imovinom i sredstvima Društva,
  - zaštita znaka i naziva Društva,
  - učešće u organiziranju i pružanju socijalne pomoći i zdravstvene zaštite građanima u slučaju elementarnih nepogoda, epidemija i drugih većih nesreća,
  - rad na zdravstveno-socijalnoj zaštiti i na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva i učešće u organiziranju raznih oblika međusobne pomoći građana u duhu humanizma i solidarnosti,
  - učešće u organiziranju pomoći za žrtve elementarnih nepogoda i oružanih sukoba i raspoređivanje pomoći primljene od nacionalnih i međunarodnih društava,
  - organiziranje prikupljanja pomoći u BiH i slanje u inozemstvo pomoći koju državni organi, preduzeća i drugi darodavci pružaju radi ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija i oružanih sukoba,
  - saradnja sa zdravstvenom službom, sanitetskim službama oružanih snaga u BiH i civilnom zaštitom na zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih u slučaju oružanog sukoba, elementarnih i drugih nesreća,
  - učešće u prihvatanju i smještaju evakuiranog stanovništva, izbjeglih i raseljenih lica i provođenje mjera koje mogu doprinijeti zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva u slučaju prirodnih i drugih katastrofa,
  - učešće u obuci stanovništva u pružanju prve medicinske pomoći,
  - obuka kandidata i obavljanje ispita iz oblasti prve pomoći za vozače motornih vozila u okviru polaganja vozačkog ispita,

- U učešće u organiziranju akcija dobrovoljnog darivanja krvi i animiranju građanstva u ovoj oblasti,
- vršenje poslova koji proističu iz odredbi Ženevske konvencije i drugih međunarodnih obaveza koje je ratificirala BiH u toj oblasti,
  - obavljanje zadatka u pogledu diseminacije međunarodnog humanitarnog prava i osnovnih principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugih zadatka predviđenih zvaničnim dokumentima Pokreta CK i CP,
  - vršenje i drugih poslova koji su određeni zakonom, kao i poslova u vezi s tradicionalnim aktivnostima Crvenog križa.

## Član 7.

Javna ovlaštenja u okviru djelatnosti iz Člana 6. Društvo vrši kroz strukture entitetskih organizacija izdavanjem uvjerenja i drugih javnih isprava.


## Član 8.

Društvo u vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom sarađuje s Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nacionalnim društvima CK i CP i s drugim srodnim nacionalnim i međunarodnim humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim organizacijama.

## Član 9.

U vršenju javnih ovlaštenja određenih ovim zakonom, Društvo sarađuje s državnim organima, organizacijama i fondovima u oblasti zdravstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite i obrazovanja, s oružanim snagama u BiH i civilnom zaštitom, diplomatskim i konzularnim predstavništвима, kao i s drugim organizacijama, zajednicama, fondovima i udruženjima građana kad je to od zajedničkog interesa.

Organi, organizacije, fondovi i zajednice iz stava 1. ovog člana dužni su, u okviru svog



# ZAKON O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

djelokruga rada, pružati pomoć Društvu radi izvršavanja njegovih zadataka.

## III - ORGANIZACIJA

### Član 10.

Organi Društva su:

- Skupština
- Predsjedništvo i
- Nadzorni odbor.

Način izbora i djelokrug rada i odgovornosti organa Društva bliže će se utvrditi Statutom Društva.

### Član 11.

Statutom koji donosi Skupština, Društvo propisuje i utvrđuje zadatke organizacije, način rada, osnove finansiranja, organe i stručnu službu i njihova ovlaštenja i odgovornosti, kao i druga pitanja od značaja za djelatnost i ovlaštenja Društva.

### Član 12.

U Društvu se osniva Služba traženja radi vršenja poslova obavještavanja o žrtvama rata predviđenih Ženevskim konvencijama i Pravilnikom o radu Službe traženja, uređuje način prikupljanja podataka o žrtvama oružanih sukoba, kao i vršenja drugih poslova koji proističu iz Ženevskih konvencija, kao i organizaciju Službe traženja u Društvu i njegovim entitetskim organizacijama.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Predsjedništva Društva, daje saglasnost na propise o organizaciji Službe traženja u struktu Crvenog križa BiH.

## IV – FINANSIRANJE

### Član 13.

Sredstva za finansiranje poslova iz nadležnosti BiH, koji proističu iz međunarodnih ugovora u čijem izvršavanju učestvuje Društvo, osiguravaju se u Budžetu BiH, za državni nivo Društva, a na nižim nivoima iz budžeta entiteta, kantona, gradova i općina.

### Član 14.

U vršenju javnih ovlaštenja Društvo ostvaruje sredstva od naknada za usluge koje vrši u skladu s ovim zakonom, od priloga, poklona i zaveštenja pravnih lica i građana i iz drugih izvora utvrđenih propisima i Statutom Društva.

Za vršenje svoje djelatnosti Društvo koristi i posebna sredstva koja zajednice na svim nivoima izdvajaju u tu svrhu.

### Član 15.

U slučaju elementarne nepogode, epidemije i druge veće nesreće, Društvo u izvršavanju svojih poslova i zadataka, ima pravo prvenstva u snabdijevanju energentima, na ubrzani carinski postupak, ima pravo prvenstva u prijevozu lica i materijala u svim sredstvima javnog saobraćaja, kao i pravo prvenstva saopćavanja vijesti putem sredstava javnog informiranja.

### Član 16.

Za vršenje svojih djelatnosti Društvo će osiguravati sredstva:

- od članarine redovnih i pomažućih članova,
- od priloga građana i pravnih lica, poklona i zaveštenja,
- od prihoda ostvarenih u akcijama povodom Nedjelje CK i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze,
- od prihoda ostvarenih preko fondova zdravstvene zaštite i drugih fondova za vršenje ugovorenih programa,
- od vlastitih uslužnih i drugih djelatnosti utvrđenih Statutom,
- iz prihoda ostvarenih od igara na sreću,
- od prihoda imovine i prava Crvenog križa,
- iz budžeta općina, gradova, kantona, Brčko Distrikta, entiteta i Bosne i Hercegovine,
- iz drugih izvora utvrđenih Statutom u skladu s ovim zakonom i drugim propisima.

### Član 17.

Radi propagiranja djelatnosti i ciljeva Društva,

# ZAKON O DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE

kao i osiguranja sredstava za izvršenje njegovih zadataka, Društvo organizira Nedjelju Crvenog križa BiH i Nedjelju borbe protiv tuberkuloze.

Nedjelja Crvenog križa BiH održava se svake godine u drugoj sedmici maja, a Nedjelja borbe protiv tuberkuloze u trećoj sedmici septembra.

## Član 18.

Za vrijeme trajanja Nedjelje Crvenog križa BiH i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, pravna i fizička lica dužna su prodati markice koje za tu priliku štampa i distribuira nadležni organ Društva, u korist Društva.

Visina i način ostvarivanja prihoda iz stava 1. ovog člana uređuje se entitetskim zakonom.

## Član 19.

Organizacije Crvenog križa mogu za vrijeme Nedjelje Crvenog križa BiH i Nedjelje borbe protiv tuberkuloze, kao i za vrijeme drugih organiziranih akcija solidarnosti, organizirati prikupljanje dobrovoljnih priloga.

## Član 20.

Imovina Društva, uključujući i imovinu entitetskih, kantonalnih, Brčko Distrikta, gradskih i općinskih organizacija Crvenog križa, njihovi finansijski resursi i nepokretna imovina, prihod od aktivnosti, kao i doнациje, bit će oslobođena svih poreza i carina.

Donacije Društvu od pojedinaca i pravnih subjekata bit će oslobođene poreza za iznos vrijednosti donacije.

Postupak i način provođenja odredbi st. 1. i 2. ovog člana regulirat će se entitetskim zakonom.

## V – NADZOR

### Član 21.

Nadzor nad zakonitošću rada Društva vrši

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

## VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog zakona Društvo preuzima sva prava i odgovornosti prema zaposlenom osoblju, imovini i arhivu Crvenog križa Bosne i Hercegovine.

### Član 23.

Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom osnovati komisiju radi preuzimanja prava i obaveza iz Člana 22. ovog zakona. Odlukom će se utvrditi sastav i način rada ove komisije.

### Član 24.

Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiti svoje zakone o Crvenom križu, odnosno Crvenom krstu s odredbama ovog zakona.

### Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Republike Bosne i Hercegovine («Službeni list RBiH» br. 21/92 i 13/94).

### Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH», a objavit će se u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. PS BiH broj 110/04

21. oktobra 2004. godine

Sarajevo

Predsjedavajući  
Predstavničkog doma  
Parlementarne  
skupštine BiH  
Martin Raguž, s.r.

Predsjedavajući  
Doma naroda  
Parlementarne  
skupštine BiH  
Goran Milojević, s.r.

OEĆEKUJEMO VAŠE PRLOGE ZA NAREDNI BROJ BILTENA –  
REDAKCIJA ŠPČK FBiH